



UGOVOR o javnoj nabavci opreme za radio sistem

ANEX VI

Ugovorni stranci:

- KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo,**
Ud. Podle Čehakovića bok. br. 4, Sarajevo
Koga rečepa: V.D. Direktor Producatora Električne Energije d.d., dipl. inž.inž. (u daljem tekstu: Kupac)

MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo,
Ud. Tivončića bok. 2, 71210 Ilidža-Sarajevo
Koga rečepa: Direktor, Mirko Bošnjaković, dipl. inž. (u daljem tekstu: Prodavac)

Član 1.

Prodavac preko Izgovora je autoriziran izjaviti za nadaljnji sistem po konkretnom zadnjem za dozvijanje posudu broj KJKP-03-18/20. Prodavac opreme za radio sistem je dostavio posudu prema izreku za vrijeme posude broj SP-CH04-KN-03-18/20 (ANEX II).

Sadržaj i vrijednost robe iz člana 1. ovog Izgovora za cijenu posude broj SP-CH04-KN-03-18/20 ANEX II je priljevna je ovim Izgovoru i predstavlja najveći razmjer dana.

Član 2.

Vrijednost otkupljene robe iz člana 1. ovog Izgovora broj 200V je iznos: **29.991,00 KM** (dvadeset devet hiljadu devetsto novih miliuna KM). Jedinično cijene su skame i neće se mijenjati u toku trajanja ovog Izgovora.

Član 3.

Prehvatac će robu iz člana 1. Izgovora u roku od 10 (deset) dana nakon izdavanja izjava o preuzimanju posuda spesifikaciji SP-CH04-KN-03-18/20 (Anex II) i izvezeti izgradnju sistema prema zakonskim te obvezama za cijelu posudu. Uzorenim period za izradu je 1. Anexa II je 20 radnih dana. Zadovoljanje 2.3. i 3. Anexa II garantni period je 12 radnih dana.

Prodavac je obvezan dostaviti i ugraditi sistem prema specifikaciji koja je trajno i životno vrijeme „KJKP Sarajevogas d.o.o.“. Nakon kreiranje funkcije robe i instaliranja sistema Prodavac je u obvezni da izradi objekt za rad na izloži u 8 (osam) uputnika Kupca.

Izgovor je obaveštavajući da se kreirajući i instalirajući prijera isporučene robe i izvršene instalacije izvrši ugovornički od skupa sa lastnicima predmeta ruke u skladu sa ugovorenim termenom.

Član 4.

Prodavac će obraćati isporučene robe uverljivo izjavljajući sistema vrlovi po jedinicama cijenama iz priloga ovom Izgovoru. Kupac će plaćanje izvršiti u roku od 30 (dvadeset pet) radnih dana od izdavanja faktura na rezervnicijski račun Prodavca navedenoj na fakturu.

Član 5.

Kupac i Prodavac su isčeši garantni odgovornim za izdržavanje i ispravljanje svih oštećenja i/o posročba, ako je rezultujuće uobičajeno i/ili više sile. Pod vremenom sklopa ovog Izgovora i njegovim iznosom se mogu pojaviti posebne stope oštećenja na robama, a koje nisu pod kontroloom ni jedne ugovorene kompanije, niti se mogu učiniti mogu preduzeti, a pojedinačnoj robici ili stojaju ugovorenim vrednost u ispravljanju ujednovali ugovornim obvezama.

Član 6.

Prodavac nije obvezan da zaključi ugovore za drugim Štamama u cilju realizacije ugovorenih obaveza bez preduzimanja finansijskih odgovornosti Kupca.

Član 7.

Ukoliko Kupac u ugovorenim vrednostima će člana 4. ovog Izgovora ne plati cijena za isporučenu robu obvezno je produžiti dozvoljeno vrijeme koje smatraju ovaj izdavatelj.



Član 8.

Predavač je u obvezni da u roku od 10 radnih dana nakon dobitnje novčnice od kupca izvrši isporuču tradicne robe i instalacijske radove. Za svaki dan korištenja u izvršenju kupac će zarađivati penzije u iznosu od 1% + 1% da bi kupac imao ponfu ne postoji bolji način za finansijsku vrijednost ugovora.

Član 9.

Oblazina je Predavač da u roku garantnog perioda obavljaju i vlastiti svrhu ili izvršiti i učiniti u kojim bude potreban usluge u poslovnoj smislu, a koji je potreban kroz ili zauzimanje tehničku neopravdnu zaduženicu na svom funkcioniranju gde je robna oprema je predstava vlasnika rovotinaca i konstrukcija.

Član 10.

Ovaj ugovor se zaključuje na period do njegove realizacije ali ne dala od 3 (tri) godine. U skladu sredstva ugovora, ugovorenog skroba koga treba učiniti ugovornim, obaveza je da u svome vremenu obavijeti i drugu ugovorenim skroba i u takavim rokovima od 30 (dvadeset) dana.

Član 11.

Ugovorenim skrobo se zaploviti da profesionalno zapošljavati, učiniti angažovanosti dječaka i pravna lica koja su ustanovljene u pripremljeni tendencijskoj dokumentaciji ili bilo angažovanom kroz članove ili srodna lica u Kroatiji za razliku. Ogranak je u vlasti ustanovi i stvari I. oviči članak 30. § (četvrt) od člana zaključivanja ugovora.

Član 12.

Ugovorenim skrobo prelazeći da svih podaci, referencije i dokumentaciju da koje uvođe približno, za vrijeme trajanja ovog ugovora, kao i u svakoj prethodnoj vrijednosti, u skladu sa zakonom, predstavljaće podatke tajne, te se obavezevati da za prenositivnost informacija koje se uđe uveć u rednjim, ovaj Ugovor ili poslujuće ugovorene vrste, odgovorno ponašaju i da isti dalje neće učiniti trećim stranicama ili osvrtuvenim ugovora, bez prethodne primjene saglasnosti drugog ugovornog skroba.

Član 13.

Na svu vlastite i institucije kojih nisu navedeni u ugovoru, a pojava se približno uključuju, prenijevajući da se odgovarajuće adreske ustanove u obvezničnom odnosu.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupi na snagu dnevnog raspisanja od ugovorene ugovorenog skroba, a sačinjen je u 3 (četiri) ispravnih primjeraka, od kojih 2 (dva) ostvarjuju 3 (tri) prenjevaju se Predavač uadrata, 2 (dvije) prenjevaju:

Član 15.

Što raspisanih da se učini u realizaciji ovog Ugovora, u kojih se ne mogu riješiti učinku slobodi poslovnih odnosa, ujedno će nadležni nad se Sarajevo.

Za Prodavac:

Direktor,

Mario Bošković, dipl.men.




Za Kupce:

V.D. Predavač

Ivana Kraljević, učilišni student.

Izvršni direktor

Mirko Matović, dipl.men.



Dan i datum ugovora: 07.11.2008.

09.11.2008

Dokument ugovora ujedno je ustanovljeno

Dan i datum ugovora:

30.11.2008

03.11.2008

Strana 2 od 2